

# Manmin nga mga Balita

NUMERO 22 SEPTEMBRE 2, 2012

## Ang 30-ka tuig nga Paglakaw sa Pagtoo sa Manmin Central Church

Nag-ebanghelyo sa Kalibutan og sa Nasod nga naay Sobra sa 10,000 ka mga Sanga og Nakig-ubang Simbahan

**Ang Dughan sa Magbalantay**

Unsaon mo man pagkahibalo kon wala pa ang iyang sakripisyo, kung wala pa ang mga luha og ang pagkamasinugtanon? Hangtod mahimo ang trabaho sa Amahan aning kalibutana, Iyang pangitaon ang bisan usa ka kalag para maluwas. Unsaon mo man pagkahibalo sa insaktong dughan sa gugma, ang gugma nga kabubut-ong gipa ambitan? Kaluoy nga nipuno sa iyang mga pag-ampo walay makahunong sa iyang pangamuyo sa iyang pag-ampo para nimo og nako.

Bisan ang dalan dili hapsay, sa atong paglakaw pinaagi sa pagtoo matuman ang kapangandaman sa Diyos. Hangtod mahimo ang trabaho sa Amahan aning kalibutana, atong pangitaon ang nahisalaag aron maluwas.

Uban ang gahum sa kahayag og ang lihoc nga sama sa kalayo sa Espiritu Santo, Iyang abugon ang kangit-ngit pinaagi sa balaod og awtoridad. Mo hikyad ang pagka mahigugmaon sa Diyos hangtod sa khangturan niadtong nidawat sa Iyang mga pagtawag.

Copyright ©2009.3.4 Gidumala sa Manmin Central Church. All rights reserved. Gigamit pinaagi sa pagtugot.

Ang Air-View sa Grand Sanctuary

Hulyo 25, 2012 mao ang ika-30 anibersaryo sa pag-abli sa simbahan sa Manmin Central Church. Sa pag-abli sa simbahan ang gidak'on sa santuwaryo 33sq. meter lang uban sa 13 ka mga miyembro og gibanabana sa pito ka dolyar, og karon nahimong simbahan nga gibanabana sa 10,000 ka mga sanga og nakig ubang simbahan. Kini mao ang simbahan nga nagproklamar sa pagkabalaan sa ebanghelyo og sa gahum sa Diyos, ngadto sa tibuok nasod. Pinaagi sa pagsibya sa GCN TV og sa mga libro og uban pang mga printed-materials, ang simbahan naghatod sa gugma sa Ginoo og nag giya sa daghan nga mga kalag ngadto sa kaluwasan. Ang 30-anyos nga kasaysayan sa Manmin perming giubanan sa giya sa Espiritu.

Tuig 1974, si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee naayo sa tanan niyang mga sakit sa dihang iyang nailhan ang Diyos. Upat ka tuig ang nilabay, nahimo siyang pastor og nag-ampo para sa pag-abli sa iyang simbahan. Panahon sa iyang mga pag-ampo iyang nadawat ang Pulong sa Diyos nga nag-ingon, "ablihi ang simbahan kung ang adlaw maglagiting sa kainit". Ubos sa sugo sa Diyos, niadtong Hulyo 25, 1982 iyang giabli ang simbahan og naghimo sa church opening service sa mensahe nga giulohan og "Ang Bahandi sa mga Bahandi mao ang Pagtoo".

Tungod kay ang simbahan matag adlaw'ng nag-ampo sa gingharian sa Diyos og pagkamatarong, ang Diyos nihatag nila og panglantaw para sa pag-ebanghelyo sa kalibutan

og sa Grand Sanctuary. Sama sa gipamatud-an sa mga tinun-an sa Ginoo, sa Pulong uban ang mga timailhan. Si Dr. Lee naghimo usab sa gamhanang lihoc sa Diyos og ang simbahan nagpadayon og lambo.

Sa tuig 1990, ang simbahan napiling usa sa "World's Top 50 Churches" sa *Christian World* magazine sa USA. Sinugdanan aning ika-3 milinyom, AD, si Dr. Lee naghimo og mga krusada sa mga kanasoran nga nakapadani sa mga katawhan sa nagkalain-laing nasod sama sa USA, Pakistan, India, Russia, og Germany. Sa kinaugalingon, ang ebanghelyo nibalik sa Israel sa dihang iyang gihimo ang "2009 Israel United Crusade" diin iyang gi proklamar nga si Hesus lang ang atong

Manluwas.

Ang 30-anyos nga kasaysayan sa Manmin gi markahan pinaagi sa pagkamasinugtanon og gugma, nga maoy makahimo sa mga miyembro nga mapasalamat. Daghan ang mga miyembrong nagkugi sa paghisama sa Ginoo, nga nibarog sa bato sa pagtoo, nakaangkon sa espiritu pinaagi sa pagpa usbaw sa ilang kalag. Mahagoon silang naninguha sa New Jerusalem, ang pinaka nindot nga puloy anan sa langit.

Dugang pa, ang GCN TV nipakatag sa ilang pagpamalita pinaagi sa GCN TV's globalization, og karon nagbalita sa 176 ka nasod. Ang simbahan nagpakatag sa pagkabalaan sa ebanghelyo uban sa sakup nga mga organisasyon sama sa Urim Books ([www.urimbooks.com](http://www.urimbooks.com)), MIS (Manmin International Seminary), og WCDN (World Christian Doctors Network).

com), MIS (Manmin International Seminary), og WCDN (World Christian Doctors Network).

Ang Manmin Central Church mopadayon sa pag giya sa daghang kalag ngadto sa dalan sa kaluwasan og magpadako sa gingharian sa Diyos, pinaagi sa dagko og kahibulongan nga gahum sa Diyos nga maoy mo bag-o sa dughan sa katawhan aning naghinapos nga panahon nga puno sa sala og daotan. Ang simbahan magtukod sa 'Canaan Santuwaryo' nga mao ang sinugdanan sa 'Grand Sanctuary' pinaagi sa mga grasya nga ihatag sa Diyos og magtuman sa kapangandaman aning naghinapos nga panahon. Atong ihatag ang tanang pasalamat og himaya ngadto sa Diyos nga perming nag-uban kanato, uban ang mga grasya.

Han'ay sa "The Message of the Cross" - (20)



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Kita nahibalo nga "Ang lalaki mobiya sa iyang amahan og inahan motipon sa iyang asawa og silag duha mahimong usa". Unya, ang Bibliya nag-ingon nato nga 'may dakong kahulugan kining bahina' tungod kaya ang bersikulo wala magpasabot sa kaminyuon apan sa relasyon sa mga kristohanon og sa Ginoo nga ilang pamanhuon.

Unsa ka mahuluganon ang misteryo nga kita mahimong mobiya sa kalibutan og kita mahimong usa diha ni Kristo Hesus sama sa lalaki og babaye nga mobiya sa ilang ginikanan, og sila mahimong usa? Karon, usaon nato pagkahiusa sa Ginoo?

### 1. Makadawat sa Espiritu Santo kung Modawat ni Hesu Kristo pinaagi sa Pagtuo

Sa dihang si Adan, ang unang tawo, nakasala sa Diyos, ang tanan niyang kaliwatan nahimong ulipon sa sala ubos sa awtoridad sa kaaway nga demonyo (Juan 8:44; 1 Juan 3:8). Apan ang tawo nga modawat ni Hesu Kristo, nga kinsa niluwas nila gikan sa ilang mga sala, makadawat sa Espiritu Santo matawo pag-usab isip mga anak sa Diyos og mahiusa sa Ginoo pinaagi sa pagtuo, og makasulod sa gingharian sa langit.

Juan 3:6 nagpahinumdom nato, "Ang gianak sa tawo, tawo usab. Og ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab", kon ang Espiritu Santo mosulod sa atong dughan, ang atong patay'ng espiritu mabuhì og Iya tang tugotan sa bag-o nga espiritu. Dinhi "ang gianak sa Espiritu" nagpasabot sa pagsunod nato sa Ginoo sa pagpuno nato sa atong dughan sa kaalam nga matuod. Ang magtutuo nga magbag-o sa espiritu mahimong anak sa Diyos og makatawag sa Diyos, "Amahan" (Roma 8:15; Galacia 4:6).

Atong tukion ang dughan sa tawo para atong masabtan ang proseso unsaon pagkahimong anak sa Diyos human makadawat sa Espiritu Santo, ma bag-o ang espiritu pinaagi sa Espiritu Santo.

Una, ang dughan sa tawo klarong mabahin ngadto sa matitud-anong dughan og dughan nga bakakon; mahimong atong taw'gon og "white heart" og "black heart".

Sa dihang ang unang tawo ginhawaan sa Diyos ang iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, ang tawo naa sa posisyon sa liso sa kinabuhi. Tungod kay gitano sa Diyos ang matuod diha sa iyang dughan, ang matuod niputos sa liso sa kinabuhi diha ni Adan, nahimong iyang espiritu og iyang dughan.

Sa paglabay sa panahon, si Adan nakasala og ang iyang komyunikasyon sa Diyos ni grabe og nagpahimulos ini, ang kaaway nga demoyog og satanas nilihok ni Adan og nagtanum diha niya sa mga bakak sama sa sala, daotan og daotang binuhatan.

Naay lain pang klase sa dughan, ang konsyensya, na porma. Ang konsyensya nahimo sa naturalidad sa matag usa nga na panunud nga maoy sumbanan sa nagkalain-laing impormasyon nga iyang nakita og nadungog sukad sa pagkatawo. Ang matag usa naghimo o nagbaton sa iyang kaugalingong sukdanan, bili og paghusga, og dinhi managsama ang matuod og bakak, kini mao ang konsyensya. Mao nga ang konsyensya sa usa ka tawo dili magka pareho sa ubang tawo, sa nagkalain-laing yugto sa panahon.

Sa tulo ka klase sa dughan nga gihisgotan - matitud-anong dughan, dughan nga bakakon og konsyensya - ang matitud-anong dughan nga mao ang gitano sa Diyos sa tawo hapit na mahurot og ang konsyensya sa tawo nagtubo sa daotan bisan mismo sa atong panaho karon.

### 2. Ang Espiritu Santo mo Bag-o sa Espiritu nga naa sa atong Dughan

Ang liso sa kinabuhi nga unang gihatag sa Diyos sa tawo mahimong mo pa lihod sa tawo aron makig sulti kaniya og gihatagan sa Diyos sa matuod. Apan bisan pa, tungod sa sala ni Adan ang komyunikasyon sa tawo ngadto sa Diyos naghinapos, og ang mga bakak ni sulod sa dughan sa tawo, inamay kining nitubo sa liso sa kinabuhi.

Karon nga ang liso sa kinabuhi natabunan sa mga bakak, dili na makalihok, nagkaluya siya og nagkaanam na sa pagka walay pulus, sama sa patay. Sa punto nga nagka grabe na ang pagpakig komyunikasyon sa Diyos og ang liso sa kinabuhi namatay og dili na makalihok mao na kini ang giingon nga "ang pagkamatay sa espiritu sa tawo". Sama sa tanum, tan-awon patay apan manalingsing gihapon og sa katapusan motubo kay naa pay kinabuhi nga nagpabilin.

Kanus-a mabuhì pagbalik ang espiritu sa tawo? Mabuhi kini pagbalik kon kita modawat sa Espiritu Santo. Kon ang tawo ma ebanghelyoan, ang kahayag sa kinabuhi og matuod mo silaw sa iyang dughan. Anang panahona, ang matuod og maayong dughan nga nagpabilin diha niya modawat sa kahayag og modawat ni Hesu Kristo isip iyang Manluluwas. Og ipadala sa Diyos ngadto sa

iyang dughan ang Espiritu Santo, og mahimong usa ngadto sa liso sa kinabuhi nga naa sa dughan sa tawo.

Kung ang liso sa kinabuhi mahiusa sa Espiritu Santo, maglisoliso kini og mahimong aktibo. Ang komyunikasyon sa diyos nga naputol sa dihang si Adan nakasala sa Diyos mo sugod na kini pagbalik og mahatagan na usab sa kaalam nga matuod. Ang dughan nga napuno na unta sa mga bakak, sama sa kalagut, pagka arrogante, pagpangaway, pagka mananapaw og uban pa, mapulihan kini sa matuod sama sa gugma, pagtabang sa uban og paghimog kalinaw.

### 3. Ang Pagbalhin sa Tawo ngadto sa Espiritu pinaagi sa pag Labay sa mga Bakak nga naa sa Iyang Dughan

Kini ang proseso nga ang matag usa mo bag-o sa iyang espiritu pinaagi sa Espiritu Santo og ang gikinahanglan nga elemento aning prosesoha mao ang pag-ampo. Sa iyang pagkugi og sa mangiinitong mga pag-ampo iyang madawat gikan sa Diyos ang grasya og kusog, nga aron mailabay ang mga bakak nga naa niya.

Apan bisan unsaon niya pag-ampo og maayo, unya dili niya bungkagon ang iyang kaugalingong hunahuna, ang iyang mga pag-ampo walay pulus. Ang Espiritu Santo maoy mag mando sa matud-anong dughan nga aron ang tawo magpakabuhì ubos sa tinguha sa Espiritu Santo, apan ang satanas mo mando sa mga bakak nga naa sa dughan sa tawo pinaagi sa iyang kalag - sa tawhanong hunahuna (2 Corinto 10:5).

Kon naay daghang mga bakak, ang tawo ma gamhan sa iyang hunahuna sa dili pa ma gamhan sa iyang kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo, og kini maoy hinungdan nga siya magpakabuhì pinasubay sa tinguha sa unod og maoy nagbutang niya ngadto sa dalan nga dili maayo (Roma 8:5-6). Kawang ang iyang dughan og sukwahi, sa ingon nga ang maong tawo dili maka eksperyensiya sa lihod sa Diyos.

Bisa pa og naglabay siya sa mga bakak dinhi sa iyang dughan, dili kini ang katapusan sa iyang mga pagsulay; iyang sutaon og kuhaon ang mga daotan nga nagtago sa kinahiladman sa iyang kaugalingon - sa iyang konsyensya. Kay ang konsyensya maoy nagporma sa kaugalingon sa tawo, sa iyang naturalidad, og dili kini daling mamatikdan sa tawo.

Ang mga bakak sa iyang konsyensya dili

magkauyon sa pagkamatarong sa Diyos apan para sa tawo insakto og matarong kini. Tungod ini dili sayon ang pag diskobre og paglabay, kon siya lang sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagtugot sa tawo sa pag diskobre sa mga bakak dinhi sa iyang konsyensya, ang Diyos mo umol kaniya ngadto sa Iyang balaan nga sakayan. Sa Job, "ang tawong naay intigredad", gihatagan sa mga pagsulay para iyang mahibaloan ang iyang kinaugalingong pagkamatarong og aron sa paglabay niini.

Kon ikaw naay ma diskobrehan sa imong kaugalingon tungod sa imong pagkugi, sa pagkadungog nimo sa Iyang Pulong pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, makahimo ka dayon sa paglabay sa mga bakak nga naa nimo og mag bag-o ngadto sa tawo nga naay maayong espiritu, og hingpit nga magpakabalaan.

### 4. Malingaw sa Daghang mga Panalangi sa Pagkahiusa Diha sa Ginoo

Kon atong ipakatawo ang espiritu pinaagi sa Espiritu Santo pinaagi sa paglabay sa tanang bakak nga supak sa matarong og ang pag buak sa atong kaugalingong pagkamatarong, og ang pagtuman sa matitud-anong dughan, mahiusa kita diha sa Ginoo.

1 Juan 2:12 ngadto sa unahan nagpahisama sa pagkaligdong sa pagtoo (Roma 12:3) - ang proseso nga diin ang matag usa mahiusa sa Ginoo - sa paglambo isip tawo.

Ang sukdanan sa pagtoo sa usa nga nidawat ni Hesu Kristo og sa Espiritu Santo, og nakaangkon sa kaluwasan, mao ang "pagtoo nga sama sa gagmay'ng bata"; ang sukdanan sa pagtoo nga nang limbasog sa paglakaw sa matuod mao ang "pagtoo sama sa mga bata"; ang sukdanan sa pagtoo nga diin siya nagpakabuhì sa pulong sa Diyos mao ang "pagtoo nga sama sa mga batan-on"; og ang pagtoo nga nitubo pag-ayo, nidangat sa puno nga sukdanan sa pagtoo mao ang "pagtoo sama sa mga amahan".

Kon mosulod kita sa sukdanan sa pagtoo nga sama sa amahan og bug'os nga mahiusa sa Ginoo, atong madawat ang kaluwasan og mga tubag sa atong mga pag-ampo (1 Juan 3:21-22). Maayo unta nga ang matag usa ninyo magkugi sa pagpakatawo sa espiritu pinaagi sa Espiritu Santo og hingpit nga mahiusa sa Ginoo para naay bulahan nga kinabuhi aning kalibutana og ngadto usab sa Bag-o nga Herusalem, ang pinaka mahimayaon sa tanang langit, sa ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo ako nag-ampo.



Tel: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
e-mail: webmaster@gcnetv.org



Tel: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
e-mail: manminseminary2004@gmail.com



Tel: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
e-mail: wcdnkorea@gmail.com



Tel: 82-70-8240-2075  
urimbooks.com  
e-mail: urimbook@hotmail.com



# “Ngano nga Gikinahanglang Maghilak kita sa Pag-ampo?”

Q

Abi nako nga ang hilum nga pag-ampo balaan og matinahuron sa Diyos. Apan sa Bibliya ang Diyos nag-ingon kanato sa pag hilak sa mga pag-ampo. Ngano nga gikinahanglan nga maghilak ta sa mga pag-ampo?

**A** Jeremias 33:3 “Sangpita ako og tubagon ko gayod ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulongan og katingalahang mga butang nga wala mo masayri”. Ang Diyos nisaad nga iya tang tubagon kon motawag ta niya pinaagi sa mga pag-ampo. Tungod kay dili ta mo tapol og dili dukaon og maka ampo gikan sa kasingkasing kon magtawag Niya og maghilak sa mga pag-ampo.

Tinuod nga kon mag-ampo ta sa dili pa ang serbisyo o sa balay inig ka gabii, mag-ampo ta og hinay aron dili maka disturbo sa silingan. Apan gawas ana, maghilak gyud ta sa mga pag-ampo. Kini ang kabubut-on sa Diyos.

**Paghilak sa mga pag-ampo: Malipay ang Diyos og motubag ini**

Sa Lucas 22:44 atong makita nga si Hesu naghilak sa mga pag-ampo. Nag-ampo siyag maayo hangtud nga ang iyang singot nitulo sa yuta nga sama sa dugo.

Ang Bibliya nagsulti nato nga daghang mga katigulangan sa pagtoo, gawas ni Hesus, ang nagtawag sa Diyos diha sa pag-ampo. Sama ni Moses, Samuel og Stephen – sila gitubag sa Diyos. (Exodu 15:22-25; Numeros Chapter 12; 1 Samuel 7:7-10; Buhat 7:54-60)

Sa dihang ang anak sa biyuda sa Zarephath namatay, si Elijah nitawag sa Ginoo og nabuhi ang bata, kini nahisulat sa 1 Mga Hari 17:17-24. Si Jonah nagtawag sad sa Diyos, sulod sa tiyan sa isda og nabuhi pag-usab (Jonah 2). Ang buta nga makililimos, si Bartimaeus, nakakita bagbalik pinaagi sa pagtawag niya ni Hesus (Marcos 10:46-52).

Ang paghilak sa pag-ampo nagpakita nga kita naay matinguhaong dughan sama kon kita magtawag sa pag-ampo. Pinaagi ini mapuno ta sa Espiritu Santo og ang kaaway nga demonyo mo layas. Dugang pa, atong madawat ang tubag og maka eksperyensya sa mga espirituhanong

butang. Unya mahimo tang tinuod nga mga saksi si Hesu Kristo og mahimo pa ganing atong maipakita ang lihok sa Espiritu Santo.

**Ang Pahilak sa mga pag-ampo: Yawi aron makadawat sa tubag pinasubay sa balaod sa Diyos**

Ang unang tawo, si Adan, nikaon sa bunga sa kahoy sa kaalam sa maayo og daotan og gitunglo tungod sa iyang pagkamasupilon, mao nga ang tanang tawo makakaon lang kung maghago. (Genesis 3:17-19) tinuod ang tanang katawhan nakalingkawas sa tanang tunglo pinaagi sa paglansang og pagkabanhaw sa atong Ginoo, apan sa gihapon makakaon lang kon maghago samtang naa pa sa unodnong lawas nga mahanaw. Sa 2 Tesalonica 3:10 nag-ingon, “Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ‘ayaw pakan-a ang dili mo trabaho’”. Mao nga mag-ampo gyud ta og daghan sama sa kadaghan sa atong singot.

Naa pay usa ka butang angay natong hinumduman. Ang Diyos nakahibalo sa atong dughan, apan ang mga anghel wala mahibalo. Maong mag-ampo gyud ta nga naay tingog nga mo gawas gikan sa atong baba. Tungod kay ang mga anghel maminaw og mohatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa mga arkanghel og ang mga arkanghel mo pundok sa kahumot sa atong pag-ampo og ibutang nila ngadto sa insensohanang sa pag-ampo libot ngadto sa trono sa Diyos. Mao ni nga, kon kita maghilak sa atong pag-ampo, mailahad kini ngadto sa trono sa Diyos og atong madawat ang tubag gikan Niya.

**Ang espirituwal nga pasabot sa “Kon mag-ampo ka sulod ngadto sa imong kwarto”**

Ang ubang tawo mangutana nganong maghilak man ta sa atong mga pag-ampo samtang mabasa sa Mateo 6:6, “Apan kon mag-ampo ka, sulod sa imong kwarto og

sirhi ang pultahan og pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita”. Apan atong sabton ang espirituhanong pasabot tungod kay ang Bibliya gisulat pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu.

Si Hesus nag-ampo didto sa bukid tibuok gabii sa nahisulat sa Lucas 6:12 og nag-ampo siya sa hilit nga lugar pagka buntag, nahisulat kini sa Marcos 1:35. Wala siya mag-ampo sulod sa kwarto. Si Daniel nag-ampo nga abli ang mga bintanang nag atubang ngadto sa Herusalem (Daniel 6:10), Si Pedro nag-ampo didto sa atop (Buhat 10:9), si Apostol Pablo nag-ampo sa lugar nga ampoanan (Buhat 16:13-16). Ila kining gibuhar aron sila makahilak sa mga pag-ampo sa tibuok nilang dughan og hunahuna.

Unya, unsa man ang gipasabot ni Hesus sa dihang niingon siya nga ngadto sa sulod sa imong kwarto og pag-ampo? Dinhi sa Bibliya ang “kwarto” espirituwal nga nag simbolo sa dughan sa tawo. Mahimo tang mopalayo sa palibut sa gawas kon atong isira ang pultahan sa atong kwarto. Mao usab, nga mahimong atong ipalayo ang atong kaugalingon sa tanang hunahuna nga dili maayo, kabalaka og kahingawa uban ang kinatibuk-an sa atong kasingkasing.

Kining maong mensahe ni Hesus maoy makapausab sa tawong mag-ampo sa lanog nga tingog dinha sa karsada para sa pagpasigarbo sa ilang kaugalingon nga gitudlo sa mga Pariseo og mga pari. Si Hesus gustong mo tudlo sa mga tawo nga ang Diyos dili modawat aning klaseha sa pag-ampo. Sa laktod pag-kasulti, Iya tang gitudloan sa pag-ampo nga gikan sa kinahiladman sa atong kasingkasing.

Tungod kay ang Diyos nakahibalo sa atong dughan og kahimtang og siya makahimo og hatag sa tanan natong gipangayo isip maoy nag mando sa tanang butang, apan pag-ampo sa Diyos sa tibuok kasingkasing og hunahuna og ayaw pagpasigarbo nga ikaw nag-ampo og daghan.

## Biblikal nga Terminolohiya

### ◆ Unsa ang “speak in tongues”?

Sa nahisulat sa 1 Corinto 14:5, buot sa Diyos nga ang iyang tanang mga anak maka “speak in tongues” (lahi nga pinulongan) nga usa sa mga gasa sa Espiritu Santo nga nahisulat sa 1 Corinto 12:10. Kon mo ‘speak in tongues’ ta, nag esturya tag sekreto pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Mao nga ang kaaway nga demonyo og satanas dili maka samoksamok sa atong mga pag-ampo og ang pag-ampo makatabang sa atong espirituhanong pagtubo.

Ang pag-ampo sa lahi nga pinulongan, mismo ang Espiritu Santo mo puyo dinhi nato og mangaliya para nato, mao nga maka pangayo ta sa Diyos sa wala nato mahibalo-i og unsa ang atong mga gikinahanglan. Og dali natong madawat ang mga tubag. Ato sad nga madawat ang kina tibuk-an sa Espiritu Santo, mao nga atong ma buntog ang mga kakapoy sa atong lawas og makapalayas o makapa hunong ta sa mga pagsulay og mga pag’antos pinaagi sa pag-ampo.

Og klaro ang atong pagpakig esturya sa Diyos og mahimo pa ganing atong mahibaloan ang umaabot sa gidak’on nga atong ma kab’ot ang espirituwal nga kasingkasing tungod kay ang Espiritu Santo mangita sa kahiladman sa Diyos. Nianing paagiha, ang paglaum sa Langit labaw natong maangkon og mapuno ta sa pagtoo kon mag-ampo ta sa lahi nga pinulongan. Ang atong kalag malambuon.

Apan, kon mag-ampo lang ta sa lahi nga pinulongan ang atong hunahuna wala makasabot, sa giingon sa 1 Corinto 14:14. Mao nga mag-ampo ta sa espiritu og hunahuna. Ang pag-ampo sa lahi nga pinulongan mao ang pag-ampo sa espiritu, og nangamuyo lang kini sa kalambuan sa kalag. Apan ang pag-ampo sa hunahuna naglakip sa pagpangita sa gingharian og sa pagkamatarong sa Diyos, ika duha ang pagpangayo sa tinguha sa dughan sama sa solusyon sa mga problema sa pamilya, trabahoan, og uban pa. Mao nga, manghinaut mi nga ikaw mahimong labaw’ng gamhanan nga kristohanon pinaagi sa pag-ampo sa hunahuna og sa lahi nga pinulongan.

### The Confession of Faith

1. Manmin Central Church believes that the Bible is God-breathed Word that is perfect and flawless.
2. Manmin Central Church believes in the unity and the work of God the Trinity: God the Holy Father, God the Holy Son, and God the Holy Spirit.
3. Manmin Central Church believes that we are forgiven of our sins only by the redeeming blood of Jesus Christ.
4. Manmin Central Church believes in the resurrection and ascension of

- Jesus Christ, His Second Advent, the Millennium, and the eternal heaven.
5. Members of Manmin Central Church confess their faith through “The Apostles’ Creed” each time they come together and believe in its content verbatim.
- “[God] Himself gives to all people life and breath and all things.”(Acts 17:25)  
 “And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.”(Acts 4:12)

**Manmin nga mga Balita**  
 Published by Manmin Central Church

Bisayan

235-3 Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, Korea (postal code 152-848)  
 Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
 http://www.manmin.org/english  
 E-mail: manminministry@hotmail.com  
 Publisher: Dr. Jaerock Lee  
 Managing Editor: Geumsun Vin

# Ang Northern American Branch Churches' United Summer Retreat Napuno sa Kalipay

Hulyo 9-12, 2012 ang Northern American Branch Churches' United Retreat gihimo ni Pastor Heesun Lee (General Guidance Pastor sa Men's & Women's Missions) didto sa Victory Bible College sa Calgary, Alberta, Canada. Ang retreat nag-ulohan "Spirit (Juan 4:24)". Naay daghang programa apil ang siminar, presentasyon sa mga panglantaw sa Northern American ministry, Athletic Meet, og Camp Fire Worship & Praise. Gitambungan sa mga misyonaryo og mga miyembro gikan sa Calgary, Vancouver, Edmonton, Toronto Canada; og Los Angeles, Sacramento, New York, Washington, New Jersey, Chicago, og North Carolina sa U.S. Ang ilang panaghiusa kahibulongan. Hulyo 17 naay Entrance Service of Manmin Mission Center sa California sa Garden Grove, Orange County, California sa USA, nga naghatag nila og bag-ong resolusyon mahitungod sa pagpangalagad sa North America.



## Panaghiusa sa Espiritu Santo

**Pastor Caleb Chunho Kim**  
(Calgary Manmin Church sa Canada)

Sa Summer Retreat, ang sanga sa Northern American Church nahiusa sa Espiritu Santo, og ang mga magtotoong nakadawat og daghang grasya (sa Northern America) pinaagi sa internet napanalanginan nga makadawat og espirituwal nga kusog. Nindot kaayo nga higayon alang sa nagsunod nga henerasyon sa Manmin nga mailhan ang kauban sa pagpangalagad didto sa Northern America.

Si Pastor Heesun Lee nihatud sa mensahe og nigiya sa pag-ampo nga napuno sa grasya. Ang panganud nitabon sa adlaw panahon sa Athletic Meet. Sa Camp Fire Praise & Worship, ang sangang simbahan sa Northern America (pastor og miyembro) nagpahimuot sa Diyos pinaagi sa ilang mga buhat uban ang pag-ampo og gugma. Samtang nagtan-aw sa panganud, among na eksperyensya ang espirituwal nga gingharian og napuno sa panglantaw sa Langit.

Ang espesyal nga mga pasundayag gihimo sa mga miyembro sa Women's Mission sa New York, California og Calgary. Ang mga gagmay'ng bata og estudyante nag dugang sa kalipay sa mga nanambong. Ang Power Team sa Manmin Central Church nipasundayag uban ang kalipay nga sama sa mga bata. Naghatag namo og dakong grasya. Mo syagit mi og "Encore" og mamarog sa kada pasundayag.

Among ihatag ang tanang pasalamat og himaya ngadto sa Diyos nga nag-uban namo sa kanunay. Og kinasingkasing magpasalamat ni Dr. Jaerock Lee nga nag-ampo namo uban ang gugma.



Sugod sa tuo, Pastor James Sim, Misyonaryo Hangyeal Kim, Pastor Caleb Chunho Kim, Misyonaryo Jaebaek Lee, og Pastor Peter Taemoon Jeon

## Paghinulsol, Resolusyon og Bag-ong Sinugdanan

**Pastor James Sim**  
(Manmin International Church sa New York, USA)

Manghinaut ko nga pinaagi ining maong retreat ang akong mga church-members makaangkon sa tinuod nga kasingkasing og isog nga mo sulti sa pagkabalaan sa ebanghelyo og sa gamhanang lihok nga naay kasiguroan uban ang pagtoo ngadto sa North America og New York. Ang maong kalihukan akong gipangan-daman diha sa pag-ampo nga unta kami makaangkon og tinuod nga bunga sa liso sa pagkabalaan sa ebanghelyo nga among gitanum niadtong 2006 New York United Crusade nga gipangunahan ni Dr. Jaerock Lee.

Si Pastor Heesun Lee niwali basi sa mensahe ni Dr. Lee niadtong 2011 og 2011 Leadership siminar. Kini maglig'on nato aron makahimo ta sa pagbarog sa bato sa pagtoo og mahimong makakab'ot sa 'levels of spirit' og sa 'whole spirit'.

Ang among pagtoo nitubo og napuno mi sa gugma sa Diyos sa pagkakita namo sa mga naglihok nga mga bituon og nagkalain-laing imahe sa kahayag diha sa kawanangan. Sa gabii giabli sa Diyos ang kahayag sa panganud sa Calgary.

Ang mga misyonaryo espesyal nga managpundok sa kaadlaw'n og mag-ampo. Naghinulsol mi og maayo nga wala magsalig sa Diyos uban ang pag-ampo og wala magsunod sa Pulong sa Diyos. Dugang pa, determinado ming mobalik sa New York unya sa North America uban ang pagkabalaan sa ebanghelyo og ang gahum sa magbalantay.

Akong pasalamat si Dr. Lee nga nag-ampo para namo, og si Pastor Heesun Lee sa iyang gugma namo og debosyon,

og sa Calgary Manmin Church nga nagpakita sa ilang dakong gugma pinaagi sa ilang pagtabang sa maong retreat.

## Ang Entrance Service sa Manmin Mission Center sa California

**Missionary Hangyeal Kim**  
(Manmin Mission Center sa California, USA)

Hulyo 17, 2012 naa mi Entrance Service sa Manmin Mission Center sa California uban si Pastor Heesun Lee.



Human sa pagpadala isip misyonaryo para sa Western America, akong giampo ang akong lugar nga pangalagaran og ang Diyos nipakita og bangaw sa Irvine para magpahimutang ko aning lugara. Nagtoo ko nga gigiyahan ako sa Diyos og akong gisalig ang tanan uban ang pag-ampo.

Sa sinugdanan, ang akong balay gamay kaayo, wala gani koy lugar para sa pag-ampo. Mao nga mag-ampo ko adto sa akong sakyanan, grahe-an og gamay nga lugar duol sa lung-agan. Mapasalamataon ko nga nahimong misyonaryo para sa pagsabwag sa pagkabalaan sa ebanghelyo

Sa paglabay sa panahon, desperado kong nangita og lugar para sa pag-ampo. Nihangyo ko ni Dr. Jaerock Lee sa pagtabang og ampo para ani og nakadawat sa tubag. Kining lugara mahal gyud tungod maayo ang nahimutangan, apan ako ning napalit nga wala gani maka tunga sa presyo.

Samtang nagwali sa ebanghelyo, akong na hunahuna nga daghang katawhan ang naghulat sa ebanghelyo. Niingon sila "kining maong mensahe puno sa kinabuhi og nakatandog kaayo nako". Sugod karon, akong paningkamutan nga ang kining akong mission-center magamit pag-ayo para sa pag sabwag sa pagkabalaan sa ebanghelyo. Akong ihatag ang tanang pasalamat og himaya ngadto sa Diyos nga Trinidad nga nagpanalangin nato nga makahimo sa Entrance Service.

### Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Potato St, J-Figuera Sampaloc, Manila, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 0910-262-5465	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 0905-649-1120	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Philippines Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Philippines Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Philippines Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Philippines Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714